

DOO "Parking servis Budva" Budva

Broj: 636Mjesto i datum Budva, 17. 05.2024. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 i 3/23), ovlašćeno lice DOO "Parking servis Budva" Budva, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavka opreme za parkirališta, broj 478 od 11.04.2024. godine (šifra postupka 71347), na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za Nabavka opreme za parkirališta, broj 478 od 11.04.2024. godine (šifra postupka 71347):

- 1) Ponuda ponuđača **Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar** je najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	DOO „Parking servis Budva” Budva
Ovlašćeno lice naručioca	Izvršni direktor, Srđan Zekić
Kontakt osoba	Dragana Kentera, službenik za javne nabavke
Adresa	Mediterranska (TQ Plaza, III sprat)
Grad	Budva
Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02382784

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	478 od 11.04.2024. godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	robe

<i>Opis predmeta nabavke</i>	Nabavka opreme za parkirališta
<i>Šifra postupka</i>	71347
<i>CPV šifra</i>	30216200 - Čitači magnetnih kartica 34926000 - Oprema za nadzor parkinga 34953000 - Pristupne rampe 38700000 - Instrumenti za mjerenje vremena i slično; parking metri
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama</i>	U cjelini je: 39.500 EUR

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

U predmetnom postupku javne nabavke ponudu su podnijeli sledeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	102162	18.4.2024 15:28

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije bilo neotvorenih ponuda.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije bilo neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponuđača Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 ovog zakona:

Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	Izjava privrednog subjekta	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Ne - nije zahtijevano
	Ugovor o zajedničkom nastupanju	Ne - nije podnijeta zajednička ponuda
	Dokazi o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta	Ne - nije zahtijevano dostavljanje dokaza koji

¹ Ukoliko je primjenjivo

		nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta
--	--	---

- Da li je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona i da li je garancija ponude izdata na traženi iznos i da li je ispravna:

Naziv ponuđača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	Lovćen banka broj 5654520000 00501772 od 16.04.2024. godine	Način dostavljanja garancije	Neposredno na arhivi Naručioca. Putem ESJN-a je dostavljena kopija garancije ponude.	da
		Iznos garancije ponude	790 EUR	da
		Datum važenja garancije	60 dana od dana otvaranja ponuda i 8 dana nakon isteka važenja ponude, počev od 26.04.2024. godine	da

- Da li je izjava privrednog subjekta pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke;

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	da	da

- Da li zbog sadržaja izjave privrednog subjekta postoji osnov iz čl. 108 i 110 ovog zakona za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	ne	/

Nakon izvršenog pregleda ponude u skladu sa članom 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke pristupila je ocjeni ispravnosti ponude ovog ponuđača u skladu sa članom 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, u odnosu na razloge iz člana 133 ovog Zakona, kako slijedi:

- Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ZJN;
- Uvidom u finansijski dio ponude ovog ponuđača i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, Komisija konstatuje da je Ponuda data u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke;

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava. Dinamika izvršenja ugovora je sukcesivna, po potrebi i zahtjevu Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok izvršenja ugovora: 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora ili do utroška ugovorenih sredstava. Dinamika izvršenja ugovora je sukcesivna, po potrebi i zahtjevu Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok isporuke robe po pojedinačnom zahtjevu Naručioca je 24 časa od trenutka porudžbine	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok isporuke robe po pojedinačnom zahtjevu Naručioca je 24 časa od trenutka porudžbine Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvršenja ugovora: parkirališta koja su u nadležnosti Naručioca.	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvršenja ugovora: parkirališta koja su u nadležnosti Naručioca. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja: U roku od 15 dana od dana prijema robe i pojedinačne fakture.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja: U roku od 15 dana od dana prijema robe i pojedinačne fakture. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja: virmanski.	Ponudač je u ponudi naveo: Način plaćanja: virmanski. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok za isporučenu robu je minimum 24 mjeseca. Dobavljač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na predmenoj robi otkloniti o svom trošku. Garantni rok počinje da teče od dana izvršene primopredaje. Garantni rok je predmet vrednovanja ponuda po parametru kvaliteta. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, iskazan u mjesecima.	Ponudač je u ponudi naveo: Garantni rok za isporučenu robu je 24 mjeseca. obavezujemo se da ćemo u toku garantnog roka sve nedostatke na predmenoj robi otkloniti o svom trošku. Garantni rok počinje da teče od dana izvršene primopredaje. Sve u skladu sa zahtjevima u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke.

- Ponuđena cijena iznosi 23.568 EUR bez PDV-a, to Komisija konstatuje da visina ponuđene cijene ne prelazi procijenjenu vrijednost;
- Uzimajući u obzir odredbe člana 139 stav 1 ZJN, Komisija konstatuje da ponuđena cijena nije nerealna;
- Uvidom u finansijski dio ponude Komisija konstatuje da ne postoji računska greška.

Shodno svemu gore navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuda ponuđača Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 102162, ispravna u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona".

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 90 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C) i 10 bodova određivaće kvalitet (Q).

Ponudač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran kao najpovoljniji.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (90 bodova) i to po formuli:

$$(C) = C1 / C2 \times 90$$

C- Broj bodova

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

2. Kvalitet (Q) 10 bodova

Podkriterijum kvalitet (Q) vrednovaće se bodovanjem na osnovu parametra - garantni rok za isporučenu robu, i to na sljedeći način:

Ispravnoj ponudi sa najdužim ponuđenim garantnim rokom dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli:

$$Q = (Q_p / Q_{\max}) \times 10,$$

- Q_p - ponuđeni garantni rok ,

- $Q_{\max}$ - najduži ponuđeni garantni rok.

Napomena: Garantni rok za isporučenu robu je minimum 24 mjeseca. Dobavljač se obavezuje da će u toku garantnog roka sve nedostatke na predmenoj robi otkloniti o svom trošku. Garantni rok počinje da teče od dana izvršene primopredaje. Garantni rok je predmet vrednovanja ponuda po parametru kvalitet. Ponuđači su dužni da navedu konkretan garantni rok koji nude, iskazan u mjesecima.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog Zapisnika.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet	Ukupan broj bodova
1.	Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	23.568 / 23.568 x 90 = 90 bodova	24 / 24 x 10 = 10 bodova	100 bodova

Rang lista:

Rang	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ukupan broj bodova
1.	Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar	100 bodova

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi

utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
3. Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.

Dokazi o provjeri podataka u Izjavi privrednog subjekta ponuđača Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar:

1. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je aktom od 29.04.2024. godine, od Ministarstva pravde zahtijevao izdavanje dokaza da privredni subjekti i njihovi izvršni direktor nisu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih dijela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde je dostavilo:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0704-7714/24 od 09.05.2024. godine, u kojem stoji da za LEOTAR COMMERCE DOO ZA PROMET ROBA I USLUGA BAR u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica,
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj 0704-7714/24-1 od 09.05.2024. godine, u kojem stoji da za Slavko Čučković u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Naručilac je aktom od 29.04.2024. godine, od Poreske uprave PJ Bar zahtijevao izdavanje dokaza da je privredni subjekat izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 29.04.2024. godine.

Poreska uprava PJ Bar je dostavila:

- Uvjerjenje broj 13/02-4/10/1 od 07.05.2024. godine u kome se navodi da je LEOTAR COMMERCE DOO BAR na dan 29.04.2024. godine podnio poreske prijave i prema istima obračunao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja zaključno sa 03/2024. godine; - porez na dodatu vrijednost zaključno sa 03/2024. godine; - porez na dobit pravnih lica zaključno sa 2023. godinom.

Članom 5 Pravilnika o obliku, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih i pravnih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. list CG“ br.76/10...015/23) propisano je da se IOPPD obrazac podnosi nadležnom poreskom organu do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) i da obuhvata isplate svih primanja koja se odnose na taj obračunski period. Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 29.04.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa 03. mjesecom 2024. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21, 152/22, 028/23) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 29.04.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2023. godinom.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01..... 04/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 016/07, 003/23) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednog subjekta na dan 29.04.2024. godine, privredni subjekat je bio dužan da dokaže da je izmirio dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 03. mjesecom 2024. godine.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore <http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/PrikaziSlog/1>

http://www.pretraga.crps.me:8083/Home/Generisilzvod?REG_BROJ=50055464&BR_OJ_PROMJENE=15&Param=0

i utvrdila da se privredni subjekat LEOTAR COMMERCE DOO BAR nalazi u evidenciji i ima status Registrovan, sa navedenim podacima o ovlašćenom licu.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Za ponudu ponuđača Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar, provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Leotar commerce doo za promet roba i usluga Bar
Adresa ponuđača: Mirošica 1, Sutomore, br.1, 85355 Bar
PIB: 02290162
E-mail adresa: cuckovic@t-com.me
Broj telefona: 069032513

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača³

Nije primjenljivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA
IZVRŠNI DIREKTOR
SRĐAN ZEKIĆ







³ Ukoliko je primjenljivo